



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova



PREDLOG OSNOVE
za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i
Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze
posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša

Podgorica, avgust 2026. godine

I Ustavni osnov za zaključivanje sporazuma

Pravni osnov za donošenje ovog sporazuma sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, sarađuje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tačke 1 i 4 Ustava, kojim je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II Ocjena stanja odnosa sa Republikom Uzbekistan

Diplomatski odnosi između Crne Gore i Republike Uzbekistan uspostavljeni su 19. decembra 2006. godine.

Sveukupni bilateralni odnosi između Crne Gore i Republike Uzbekistan mogu se ocijeniti kao prijateljski i dobri.

III Razlozi za zaključivanje sporazuma

Ukidanje viza za nosioce diplomatskih pasoša predstavljaće važan iskorak ka uspostavljanju intenzivnije saradnje između Crne Gore i Republike Uzbekistan. Državljanima Republike Uzbekistan za ulazak u Crnu Goru potrebna je viza, dok, je u prvom kvartalu 2024. godine, Republika Uzbekistan donijela jednostranu odluku o oslobađanju obaveze posjedovanja vize za državljane Crne Gore za boravak do 30 dana. Republika Uzbekistan je nakon ove odluke diplomatskim putem pozvala Crnu Goru da na recipročnoj osnovi oslobodi državljane ove zemlje obaveze posjedovanja vize pri ulasku u Crnu Goru.

Kako Crna Gora ima obavezu usklađivanja sa viznom politikom EU, Crna Gora nije u mogućnosti pozitivno odgovoriti na ovaj zahtjev, iz kog razloga je, a u cilju unapređenja odnosa i saradnje između dvije zemlje, crnogorska strana predočila mogućnost ukidanja viza za nosioce diplomatskih pasoša. S tim u vezi Republika Uzbekistan dostavila je Nacrt sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša.

Ukidanje viza u skladu sa ovim sporazumom, državljanima obje zemlje, nosiocima diplomatskih pasoša, omogućiće se nesmetan ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji obje strane ugovornice do 90 dana.

Oslobađanjem od administrativnih procedura potrebnih za dobijanje viza za državljane obje zemlje, nosioce diplomatskih pasoša, steći će se uslovi za intenziviranje svih vidova saradnje i unapređenje prijateljskih odnosa između dvije zemlje.

IV Osnovna pitanja o kojima će se voditi pregovori, odnosno bitni elementi koje sporazum treba da sadrži

U skladu sa principima jednakosti i reciprociteta, kao i željom da se pojednostave uslovi putovanja za državljane Crne Gore i Republike Uzbekistan, sporazumom se definiše da nosioci važećih diplomatskih pasoša ovih država mogu ulaziti u, izlaziti iz, prelaziti preko i boraviti na teritoriji države druge strane ovog sporazuma bez vize u periodu koji ne može biti duži od 90 (devedeset) dana, u okviru perioda od 180 (sto osamdeset) dana mjeseci računajući od datuma ulaska na teritoriju države druge strane ovog sporazuma.

Sporazumom se takodje predviđa da nosioci važećih diplomatskih pasoša obje Strane, koji namjeravaju ući na teritoriju druge Strane na period duži 90 (devedeset) dana u okviru perioda od 180 (sto osamdeset) dana, moraju pribaviti vizu.

Sporazumom se nadalje preciziraju odredbe od značaja kojima se regulišu brojne situacije i pitanja, kao što su: prelazak državne granice; rezerve nadležnih organa obje strane sporazuma u određenim situacijama; obaveza nosilaca važećih diplomatskih pasoša da poštuju važeće zakone države druge strane sporazuma; mogućnost potpune ili djelimične suspenzije primjene sporazuma od obje strane ukoliko je to neophodno radi obezbjeđivanja javnog reda, zaštite državne bezbjednosti ili javnog zdravlja; vremeski rok od stupanja na snagu ovog sporazuma u kojem je potrebno da nadležni organi obje strane razmjene specimene diplomatskih pasoša sa detaljnim opisom tih dokumenata; rješavanje sporova između strana sporazuma putem konsultacije i pregovora; amandiranje ili modifikacije sporazuma donošenjem posebnih protokola, koji postaju integralni dio sporazuma; period na koji se sporazum zaključuje i period stupanja na snagu istog; mogućnost završetka sporazuma nakon slanja pisanog obavještenja drugoj strani diplomatskim kanalima i rok kada će u ovom slučaju sporazum prestati da važi.

V Procjena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje memoranduma

Za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI Potreba usaglašavanja propisa

Zaključenje navedenog sporazuma ne zahtijeva izmjenu važećih ili donošenje novih propisa.

VII Predlog sastava delegacije

Sporazum će biti usaglašen diplomatskim putem.

**Sporazum
između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Uzbekistan o
uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce
diplomatskih pasoša**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Uzbekistan, u daljem tekstu „Strane“, vođene željom da ojačaju prijateljske odnose i saradnju između Crne Gore i Republike Uzbekistan, u skladu sa principima jednakosti i reciprociteta, želeći da pojednostave uslove putovanja za državljane Crne Gore i Republike Uzbekistan, koji su nosioci važećih diplomatskih pasoša, dogovorile su se sljedeće:

**Član 1
Ukidanje viza**

1. Nosilac važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane može da uđe, izađe, tranzitira i privremeno boravi na teritoriji države druge Strane bez vize u periodu koji ne prelazi devedeset (90) dana u okviru 180 (sto osamdeset) dana od dana ulaska na teritoriju te države.

2. Nosilac važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane, koji namjerava da boravi duže od perioda iz stava 1 ovog člana, dužan je da pribavi vizu za ulazak na teritoriju države druge Strane.

**Član 2
Viza za članove diplomatskih ili konzularnih predstavništava**

Državljanima država Strana, nosioci važećih diplomatskih pasoša, raspoređeni kao članovi diplomatskih misija, konzularnih predstavništava ili međunarodnih organizacija na teritoriji države druge Strane, uključujući članove njihovih porodica, dužni su da pribave odgovarajuću ulaznu vizu od diplomatske misije ili konzularnog predstavništva druge Strane prije ulaska.

**Član 3
Izdavanje pasoša i putnih dokumenata**

1. Nosilac važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane, u slučaju gubitka ili oštećenja pasoša na teritoriji države druge Strane, odmah obavještava diplomatsku misiju ili konzularno predstavništvo svoje države, koje o tome obavještava nadležne organe države domaćina radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

2. Umjesto izgubljenog ili oštećenog dokumenta, diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države Strane izdaje novi pasoš ili putni dokument za povratak u svoju zemlju, koji služi kao privremena zamjena za izgubljeni pasoš.

**Član 4
Uslovi ulaska i izlaska i važenje pasoša**

1. Nosilac važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane prelazi granicu države druge Strane samo preko graničnih prelaza otvorenih za međunarodni putnički saobraćaj, u skladu sa zakonodavstvom te države.

2. Rok važenja diplomatskog pasoša državljana država Strana mora biti najmanje 3 (tri) mjeseca nakon planiranog datuma izlaska sa teritorije države druge Strane.

Član 5

Prava organa vlasti

1. Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane država Strana, nosioce diplomatskih pasoša, obaveze poštovanja zakona i propisa koji važe na teritoriji države druge Strane.

2. Ovaj Sporazum ne utiče na pravo nadležnih organa država Strana da odbiju ulazak ili skrate boravak državljanima druge Strane iz člana 1 ovog Sporazuma, koji se smatraju nepoželjnim ili mogu ugroziti javni mir, javni red, javno zdravlje ili nacionalnu bezbjednost.

Član 6

Obustava

1. Svaka Strana može djelimično ili u potpunosti obustaviti primjenu ovog Sporazuma iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog reda ili javnog zdravlja.

2. Odluka o privremenoj obustavi primjene Sporazuma ili o prestanku takve obustave saopštava se drugoj Strani diplomatskim putem. Obustava i njen prestanak stupaju na snagu tridesetog (30.) dana od dana prijema pisanog obavještenja od druge Strane.

3. Obustava primjene Sporazuma ne utiče na prava državljana iz člana 1 ovog Sporazuma, koji se već nalaze na teritoriji države druge Strane.

Član 7

Razmjena uzoraka diplomatskih pasoša

1. Nadležni organi država Strana razmjenjuju diplomatskim putem uzorke diplomatskih pasoša, kao i detaljan opis tih dokumenata, najkasnije trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Ako u toku važenja Sporazuma nadležni organi država Strana izmijene diplomatske pasoše ili izvrše dopune, ta Strana obavještava drugu Stranu diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu tih izmjena i istovremeno dostavlja uzorke novih pasoša i njihov detaljan opis.

Član 8

Rješavanje sporova

Svi sporovi između Strana koji proisteknu iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma rješavaće se putem konsultacija i pregovora.

Član 9

Izmjene

Strane mogu, uz međusaglasnost, vršiti izmjene ili dopune Sporazuma putem posebnih protokola, koji čine njegov sastavni dio. Sporazum stupa na snagu u skladu sa odredbama člana 10.

Član 10

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak važenja

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema posljednjeg pisanog obavještenja diplomatskim putem o okončanju unutrašnjih državnih procedura Strana potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka Strana može raskinuti Sporazum slanjem pisanog obavještenja drugoj Strani diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje da važi nakon trideset (30) dana od dana kada druga Strana primi obavještenje o raskidu.

Zaključeno u _____, dana _____, 20__, u dva primjerka, na crnogorskom, uzbekistanskom, i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, prednost ima engleski tekst.

**Za Vladu
Crne Gore**

**Za Vladu
Republike Uzbekistan**

AGREEMENT
between the Government of Montenegro and the Government of the Republic of
Uzbekistan on mutual exemption of visa requirements for holders of diplomatic
passports

The Government of Montenegro and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the "Parties",
guided by the desire to strengthen friendly relations and cooperation between Montenegro and the Republic of Uzbekistan,
in accordance with the principles of equality and reciprocity,
desiring to simplify the travel conditions for the nationals of Montenegro and the Republic of Uzbekistan, who are holders of valid diplomatic passports,
have agreed as follows:

Article 1
Visa Exemption

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party shall enter in, exit from, transit through and temporarily stay in the territory of the State of the other Party without visas for a period not exceeding ninety (90) days within 180 (one hundred and eighty) days from the date of entry into the territory of the State of that Party.

2. The holders of valid diplomatic passports of the State of one Party, who intend to enter the territory of the State of the other Party for a period longer than the period provided for in the paragraph 1 of this Article shall obtain a visa to enter the territory of the State of this Party.

Article 2
Visa for Members of Diplomatic or Consular Representations

Nationals of the States of either Party holders of valid diplomatic passports and assigned as members of diplomatic missions, consular posts or international organizations, located in the territory of the State of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from a diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry.

Article 3
Issuance of Passports and Travel Documents

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party, in case of loss or damage of passports in the territory of the State of the other Party, shall immediately inform the diplomatic mission or consular post of their own State, which shall notify the concerned authorities of the receiving State to take appropriate measures.

2. In return for lost or damaged document, the diplomatic mission or consular post of the State of the Party concerned shall issue a new passport or travel document for returning to their country, serving as temporary replacement for the lost passport.

Article 4

Entry and Exit Condition and Passport Validity

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party shall cross the border of the State of other Party only through border points open to international passenger traffic in accordance with the legislation of the State of that Party.

2. The expiry date of the diplomatic passport of nationals of the States of either Party shall be at least 3 (three) months after the planned date of departure from the territory of the State of the other Party.

Article 5 The Rights of Authorities

1. This Agreement shall not exempt nationals of the States of either Party, holders of diplomatic passport, from the obligation to respect the laws and regulations enforced in the territory of the State of the other Party.

2. This Agreement does not affect the right of competent authorities of the States of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the States of the other Party, referred to in Article 1 of this Agreement, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

Article 6 Suspension

1. Each Party may suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The decision to temporarily suspend the application of this Agreement or to terminate such suspension shall be communicated to the other Party through diplomatic channels. The suspension of this Agreement and the termination of such suspension shall take effect on the 30th (thirtieth) day from the date of receipt of the written notice by the other Party.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, referred to in Article 1 of this Agreement, who already stay in the territory of the State of the other Party.

Article 7 Exchange of Diplomatic Passport Specimens

1. The competent authorities of the States of the Parties shall exchange through diplomatic channels the specimens of the diplomatic passports as well as a detailed description of such documents no later than thirty (30) days from the date of entry into force of this Agreement.

2. If within the validity of the present Agreement the competent authorities of the States of the Parties change diplomatic passports or make amendments to them, this Party shall notify through diplomatic channels the other Party no later than thirty (30) days prior to the entry into effect of the said changes and at the same time transmit to the

competent authorities of the State of the other Party the specimens of new passports as well as their detailed description.

Article 8 Dispute Settlement

Any disputes between the Parties arising from the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through consultations and negotiations.

Article 9 Amendments

As mutually agreed the Parties may make amendments or modifications to the Agreement by recording separate protocols, which shall be its integral part. It shall enter into force in accordance with the provisions of the Article 10.

Article 10 Entry into force, Duration and Termination

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last written notice through diplomatic channels on the completion of internal state procedures by the Parties required for its entry into force.

2. Each Party may terminate this Agreement upon sending the other Party written notification by diplomatic channels. In such event, this Agreement shall expire after thirty (30) days from the date the other Party receives the notification of termination.

Done at _____, on _____, 20____, in duplicate, each in the Montenegrin, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this agreement, the english text shall prevail.

**For the Government
of Montenegro**

**For the Government of the Republic of
Uzbekistan**